



NTẸMNTẸM NSẸMPỌW A ẸFA

Mmọfra Se Apọmuden ho Nhyehyẹẹ

WOFATA AYAREHWẸ A ẸYẸ FO

NY State of Health yẹ New York mo Apọmuden Nhyehyẹẹ adwadibea a w'agye Atom

Twerew wo din ẹnne.



Wo intanẹte so nystateofhealth.ny.gov



Wo tẹtẹfon so
1-855-355-5777
TTY
1-800-662-1220



Kọ Ọboafọ no họ wo info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor

NY State Health asoẹ di Ọman mmara ahorow so, na enye nyiyim esiane abusuakuo a obi fi mu, kọla, ọman a ofi, ne som, ne bọbeasu, mfe a wadi, se w'aware anaa ọnwaree, se w'akye no pen, nipadam yebea ahodo, sraadi a wadi pen, afie ayayade ho ne/anaa ye a wọye bi tua ka.

Wo ba sere ma wo da mu no hyeren. Se wo hwe so seesei a, ebetumi ama no anya ahodoen yiye daakye.

Nanso nneema bi wọ họ a ẹse se wo susu ho **ansaana wode woho akọ dọm** mmọfra se apọmuden nhyehyẹẹ.

1 Meye den na menya mmọfra se apọmuden ho nneema pa no bi?

- Obiara wọ akwanya se ọbenya mmọfra se apọmuden nneema pa no bi, se ọnam Qualified Health Plan (QHP) so, anaa se mmọfra se apọmuden nhyehyẹẹ nkoaa so.¹
- Se mpaninfoo ne mmọfra nyinaa hia nhyehyẹẹ yi bi a, mo betumi ayi abusua se apọmuden nhyehyẹẹ de aka QHP bi ho, anaa se abusua se apọmuden nhyehyẹẹ nkoaa.²

2 ẹka sen na na ẹwọ mmọfra se apọmuden nhyehyẹẹ ho?

- Se woyi sika boten a wo tua no bosome bosome no a, afeano sikatua bi nso wọ mmọfra se apọmuden nhyehyẹẹ ho a ẹwọ se wo tua ansaana wo anya nhyehyẹẹ a ennye deẹ wode ye nsiano nneema pa no. Saa sika dodoọ a wo betua no gyina nhyehyẹẹa wo beyi so.
- Mmọfra se apọmuden nhyehyẹẹ no tumi nya tua-na me-tua bi anaa se nsiakyiba ahodoọ sikatua nhyehyẹẹ ahodoọ.
- Mmọfra se apọmuden nhyehyẹẹ ahodoọ nyinaa wọ baabi a pem sika a wotua fri wo bọto eye \$350 dema abọfra biara ne \$700 dema abusua biara. Wei ne dodoọ paa a wo betua wo nhyehyẹẹ yi mu afe biara.

¹ Mmọfra se apọmudenn nhyehyẹẹ sesa fri mansini kosi mansini.

² Se wope nsem pii de afa abusua se apọmuden nnepa ho a, hwe NY State of Health Asoẹ Abusua Se Apọmuden Nhyehyẹẹ ho nsempa krataa.

3 Nhyehyἔεε ahodoῶ ben na mmῶfra se αρῶμυden nhyehyἔεε no fa ho ka?

- Mmῶfra nnepa no wῶ nneema titiriw nan: nsiano/nhyἔasee, daadaa, ade titiriw, ene ese nsiesie a ehia ma wo αρῶμυden.
- Putupru se ayarehwe nso mmῶfra se nhyehyἔεε no fa ho ka.

Nhyehyἔεε no fa	Nhyehyἔεε no Nfatoho
Banῶ ayarehwe	Wore kῶhwehwe wo mpῶmu, wore hohoro wo se, fluoride ne wore kotua tokoro
Daadaa	Nsῶhwe, X-ray, wore kotua tokoro ketewa bi ne wore kῶ tu wo se.
Ade titiriw	Anom oprehyen, wore kosi wo se, dentures, bridges, ne wore kῶ siesie wo se ase
Wore kῶ siesie ἔεε a anhyehyἔ yie	Dadae wῶ yede to ἔεε so ma teneten

- Sika a wo betua afri wo botῶ mu no sesa sesa paa wῶ nhyehyἔεε ahodoῶ mu.
- Nneema pa a mmῶfra benya wῶ ἔεε αρῶμυden nhyehyἔεε no nni ano anaa ῶtwen bere biara nniho mma nneema pa a mmῶfra benya ho.

4 Kwan ben so na menya mmῶfra se αρῶμυden a ἔyε dema me ba?

- NYSOH Ἐσε Αρῶμυden Nhyehyἔεε Ntotoho Anwenade no ma wo tumi de mmῶfra se αρῶμυden nhyehyἔεε ahodoῶ ho boῶ ne emu nnepa toto ho.³ Wo betumi ahunu no wῶ edwadibea wῶ intanete so wῶ: <https://info.nystateofhealth.ny.gov/resource/dental-plan-comparison-tool>
- Edwadibea wῶ intanete so no sanso wῶ NYS Ademafoῶ ne Αρῶμυden Nhyehyἔεε Adwehwehwe Anwenade, a ema wo ἔεε ayarehwefoῶ ahodoῶ a wῶka nhyehyἔεε ahodoῶ ho. Wo betumi ahunu no wῶ: <https://pndslookup.health.ny.gov/>

³ Σε wore hwehwe ἔεε nhyehyἔεε ahodoῶ a, hwe se wore hwehwe nnepa ho nsem ma mmῶfra ne abusua se αρῶμυden nhyehyἔεε a mpaninfoῶ nnepa ho nsem ka ho.

Si usted habla un idioma diferente al inglés, los servicios de asistencia de idioma están disponibles gratis para usted. Llame al 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220).

如果您使用的語言不是英語，您可以使用我們的免費語言支援服務。請致電 1-855-355-5777 (TTY: 1-800-662-1220)